



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-202721,

Podgorica, 27. decembar 2018. godine

MINISTARSTVO EKONOMIJE
- n/r ministarke, g-đe Dragice Sekulić -

Poštovana gospođo Sekulić,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 310-592/2018-9 od 17. decembra 2018. godine, kojim se traži mišljenje na *Predlog uredbe o priključenju postrojenja kupca na prenosni sistem električne energije*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predlog uredbe i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Dostavljenom Predlogom uredbe stvara se pravni okvir kojim se uređuje priključenje na prenosni sistem električne energije u interkonekciji postrojenja kupca, distributivnih postrojenja, koji se upotrebljavaju u postrojenju kupca ili zatvorenom distributivnom sistemu za pružanje usluga upravljanja potrošnjom nadležnim operatorima sistema i nadležnim operatorom prenosnog sistema.

Na osnovu podataka dostavljenih u Izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, za implementaciju Predloga Uredbe nije potrebno obezbeđenje dodatnih finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog uredbe o priključenju postrojenja kupca na prenosni sistem električne energije*.

S poštovanjem,



OBRAZAC

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ	MINISTARSTVO EKONOMIJE
NAZIV PROPISA	Predlog uredbe o podsticajnim cijenama za električnu energiju iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?
- Donošenje Uredbe o podsticajnim cijenama za električnu energiju iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije je neophodno, kako bi se stvorio pravni okvir koji omogućava proizvedene iz obnovljivih izvora ili visokoefikasne kogeneracije, a koje im je propisano članom 23 Zakona o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16 i 51/17). Predloženim aktom definišu se podsticajne cijene za električnu energiju proizvedenu u objektima koji koriste obnovljive izvore energije, i to: malim hidroelektranama, vjetroelektranama, elektranama na biomasu, solarnim deponijski otpad, elektranama na gas iz otpada i elektranama na biogas. Takođe, ovim aktom utvrđuju se i podsticajne cijene za električnu energiju proizvedenu u objektima za visokoefikasnu kogeneraciju. Ova uredba treba da riješi problem neadekvatno definisanog investicionog ambijenta za izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.
- Problem proizilazi iz činjenice da važećim propisima nijesu na odgovarajući način data rješenja za primjenu podsticajnih cijena za električnu energiju iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije.
- Glavne posljedice problema su nedovoljna zainteresovanost investitora za izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije i uslijed toga nedovoljna iskorišćenost raspoloživih potencijala obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije. Pored toga, navedeni problem utiče i na nedovoljno ostvarenu diversifikaciju izvora i sigurnost snabdijevanja električnom energijom.
- Oštećeni su potencijalni investitori koji imaju namjeru da realizuju projekte izgradnje i rekonstrukcije objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije u Crnoj Gori, a kojima je Zakonom o energetici utvrđeno pravo na podsticajne cijene. Usljed dotrajalosti malih hidroelektrana koje su u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore AD i Zeta Energy DOO, odsustvo investicionih ulaganja u njihovu rekonstrukciju bi onemogućilo njihovu dugoročnu eksploraciju i dovelo do prestanka njihovog rada. Nedovoljno investiranje u izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije bi imalo nepovoljni uticaj i na sigurnost snabdijevanja električnom energijom, kako domaćinstava, tako i svih drugih potrošača.
- Neophodno je donijeti predloženi propis, kako navedeni problemi ne bi u narednom periodu bili izraženi u većoj mjeri.

2. Ciljevi

- **Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?**
- **Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.**
- Predloženim propisom upotpunjuje se pravni okvir i stvaraju uslovi za investiranje u izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, u skladu sa Zakonom o energetici i relevantnim propisima Evropske unije.
- Navedeni ciljevi su u potpunosti usklađeni sa strateškim dokumentima: Energetska politika Crne Gore do 2030. godine i Strategija razvoja energetike Crne Gore do 2030. godine.

3. Opcije

- **Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**
- Problemi se mogu rješiti i ispuniti postavljeni ciljevi isključivo donošenjem predloženog propisa, iz već navedenih razloga.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjeroatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca;
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
- Donošenje propisa će pozitivno uticati na investitore kojima je Zakonom o energetici utvrđeno pravo na podsticajnu cijenu za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora ili visokoefikasne kogeneracije, tako što će se ovim propisom utvrditi podsticajne cijene odnosno način njihovog utvrđivanja i upotpuniti investicioni ambijent u ovoj oblasti. Osim toga, ovim propisom se definije i umanjenje podsticajne cijene od početka 2020. godine, što će imati pozitivni uticaj na sve kupce električne energije.
- Primjena propisa neće izazvati dodatne troškove građanima i privredi.
- Predloženim propisom se podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i utiče na razvoj tržišne konkurenca, jer se njegovom primjenom stvara povoljan ambijent za ulaganje u oblast obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije u Crnoj Gori.
- Ovaj propis neće izazvati administrativna opterećenja, niti će stvoriti biznis barijere.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjedenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?;
- Da li je obezbjedenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti;
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti;
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?;
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?;
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?;
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih

- izdataka/prihoda;
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti;
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?;
- Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.
- Za implementaciju propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta države.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako;
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije);
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihváćeni odnosno nijesu prihváćeni, Obrazložiti
- Predloženi propis je urađen od strane službenika Direktorata za energetiku Ministarstva ekonomije, uz konsultovanje Regulatorne agencije za energetiku.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?
- Smatramo da ne postoje potencijalne prepreke za implementaciju predloženog propisa.
- Nije potrebno preduzimati neke posebne mjere da bi se ispunili ciljevi.
- Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva će biti broj realizovanih projekata izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije u određenom periodu.
- Ministarstvo ekonomije će biti zaduženo za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene ovog propisa.

Podgorica, 14.12.2018. godine

